



Groupement d'Intérêt Public entre :



**BIEN PLUS QU'UNE LANGUE**

**www.ofici-occitan.eu**



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### « Ligats » : des professionnels de l'occitan s'adressent aux collégiens et lycéens

*L'Office public de la langue occitane, groupement d'intérêt public associant l'État (Ministère de l'Éducation nationale et Ministère de la Culture), la Région Nouvelle-Aquitaine et la Région Occitanie, vient de partager une série de vidéos intitulée « Ligats » (« Unis ») auprès des professeurs d'occitan du second degré.*

#### Garder le lien malgré la situation sanitaire

Chaque année en Nouvelle-Aquitaine sont organisées des **journées occitanes de liaison collège-lycée**. A cette occasion, **des élèves occitanistes se rencontrent** sur une journée autour d'ateliers et de moments culturels en occitan. Ces journées ont vocation à **s'étendre dans les années à venir aux établissements d'Occitanie**.

Cet événement revêt une importance particulière au regard de la **baisse significative des effectifs en lycée pour l'année 2020-2021 (allant de -15% à -44% selon les académies)**.

Après une annulation de ces journées en 2020 puis en 2021 en raison de la crise sanitaire, une **alternative numérique** a été pensée pour créer et garder des liens malgré la distance.

#### Un message d'encouragement en fin d'année scolaire

Dans un portrait vidéo rapide et amusant, une **trentaine de professionnels du monde occitan** (sportifs, commerçants, professeurs, artistes, agriculteurs...) ont prêté leur image et leur voix pour adresser un **message d'encouragement aux jeunes générations** qui souhaitent apprendre ou continuer à apprendre la langue occitane.

#### Des ressources pour les 11000 collégiens et lycéens qui apprennent l'occitan

Ces ressources numériques ont été conçues pour **répondre à la demande des professeurs d'occitan des collèges et des lycées de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie** qui pourront les utiliser dans le cadre de leurs cours. Au total, **près de 11 000 collégiens et lycéens sont concernés**.

Les vidéos de la série "Ligats" seront diffusées tous les mercredis du mois de juin sur la page Facebook de l'Office public de la langue occitane ([@OficiOccitan](https://www.facebook.com/OficiOccitan)).

Plus d'information : <https://www.ofici-occitan.eu/fr/ligats/>

#### Contact-presse :

[gael.tabarly@ofici-occitan.eu](mailto:gael.tabarly@ofici-occitan.eu) / 07 56 27 27 07

L'Office public de la langue occitane est un groupement d'intérêt public (GIP) entre l'État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est né en 2016 d'une conviction partagée par l'État et les Régions de l'absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d'action, qui s'étend du massif central aux Pyrénées, l'OPLO soutient la promotion de l'occitan et favorise l'enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-occitan occupe une place centrale au sein du plan d'action de l'Office, qui joue aujourd'hui un rôle clé d'animateur entre les institutions publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents.



## COMUNICAT DE PREMSA

### « Ligats » : de professionals de l'occitan s'adreçan als collegians e liceans

*L'Ofici public de la lenga occitana, gropament d'interès public associant l'Estat (Ministèri de l'Educacion nacionala e Ministèri de la Cultura), la Region Navèra Aquitània e la Region Occitània, ven de partejar una seèria de vidèos intitulada « Ligats » prè dels professors d'occitan del segond gra.*

#### Gardar lo ligam malgrat la situacion sanitària

Cada annada dins Navèra Aquitània son organizadas **jornadas occitanas de ligason collègi-licèu**. A aquela ocasion, **los escolans occitanistas d'aqueles establiments s'encontran** durant una jornada a l'entorn de talhièrs e de moments culturals en occitan. Aquelas jornadas an vocacion a **s'espèrger dins las annadas venentas als establiments d'Occitània**.

Aquel eveniment revestís una importància particulara al regard de la **baissa significativa dels efectius en licèu per l'annada 2020-2021** (anant de -15% a -44% segon las acadèmias).

Après una anulacion d'aqueles jornadas en 2020 puèi en 2021 en rason de la crisi sanitària, una **alternativa numerica** es estada pensada per crear e gardar lo ligam malgrat la distància.

#### Un messatge d'encoratjament en fin d'annada escolara

Dins un retrach vidèu rapid e divertissent, una **trentena de professionals del mond occitan** (esportius, comerciants, professors, artistas, agricultors...) an prestat lor imatge e lor votz per adreçar un **messatge d'encoratjament a las joventas generacions** que desiran aprene o contunhar a aprene la lenga occitana.

#### De ressorsas pels 11000 collegians e liceans que aprenon l'occitan

Aquelas ressorsas numericas son estadas concebudas per **respondre a la demanda dels professors d'occitan dels collègis e dels licèus de Navèra Aquitània e d'Occitània** que las poiràn utilizar dins l'encastre de lors corses. En tot, **prèp de 11 000 collegians e liceans son concernits**.

Las vidèos de la sèria "Ligats" seràn difusadas totes los dimècres del mes de junh sus la pagina Facebook de l'Ofici public de la lenga occitana ([@ofici.occitan](https://www.facebook.com/ofici.occitan))

**Info mai :** <https://www.ofici-occitan.eu/oc/ligats-2/>

**Contact-premsa :**

[gael.tabarly@ofici-occitan.eu](mailto:gael.tabarly@ofici-occitan.eu) / 07 56 27 27 07

L'Ofici public de la lenga occitana es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en 2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluta necessitat de sostèner e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'espandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPLÒ sosten la promocion de l'occitan e favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aboriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan d'accion de l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animador entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e los parents